

VALERE BERNARD

JOUGLAR FELIBRE

LA SANTO-ESTELLO (1)

Lou capoulié venié d'acaba sa dicho. Un tron d'aplaudimen clantiguè.

Li felibre, estrambourda, s'èron leva pèr ié quicha la man. Lis iue se bagnavon d'emoucioun.

Alor, Pastret, dóu quau la voues timbrado e lou biais gourrié s'èron fa remarca i Santo-Estello d'avans fuguè clama pèr canta "la Coupo".

Bèu jouvènt d'uno trenteno d'an, Pastret, un pau farot souto un vièsti neglegi, prenènt la coupo, se venguè bouta detras lou Capoulié e cantè.

Un silènci religious se faguè.

À la radiero estrofo: "Catalan, de liuen, o fraire"! quouro tóuti li counvida s'aubouron, Jouglar noun pousquè reteni si lagremo.

Èro asseta au fin-bout de la taulo em' un roudalet de Marsihés plen d'enavans e saganous.

Au mitan d'éli, se tenié Tistet 'mé sa testasso espeloufido, si maisso carrado, si fòrtis espalo e sa voues trounejanto.

Sis ami ié trovavon l'esté d'un Vitour Gelu; l'encitavon, au moumen ounte, lou cant acaba, la coupo passo de man en man:

— Parlaras? ié demandèron, parlaras?

Éu s'agitavo, li rouito i gauto, se redisènt mentalamen li fraso de soun discours i jouine sus lou federalisme.

Mai li felibre èron noumbrous. Li majourau d'abord qu'en seguido dóu Capoulié devien parla n'en finissien plus, e de mai, coume d'ùni lengadoucian, d'autre limousin, auvergnas e gascoun se coumprenien gaire dins lou chafaret qu'anavo creissènt, plus res lis escoutavo.

Lou baile (2), noun poudènt manteni lou silènci charravo emé si vesin.

De crido dins tóuti li dialèite de la lengo d'O fusavon, brounzinavon, se mesclavon.

Uno vòuto l'atencioun se fissèubre un majourau dóu Velai qu'en un sirventés ardit, se cresènt de brandussa uno espaso imaginàri bandejavo la coupo, e n'escampavo lou countengu sus lou barbichet de sa vesino, jouvo e galanto chato dóu limousin.

Fasié 'no calour de gloureto dins aquéu mèmbe de l'hotel trop estrechoun pèr lou poupulas que venié de l'envahi, curious de vèire li felibre.

E lou tèms s'escoulavo, e lou soulèu, tras di gràndis èstro, dardaiavo esbléugissènt subre la touaio couchado e li rebalun d'aquelo fin de taulejado.

Aro èro lou tour d'un majourau de Gascougno qu'entamenè 'no vièio cansoun pirenenco.

— N'en finiran jamai! diguè Tistet despacienta.

— *Hòu! lous Marsiheses!* cridè un narbounés d'uno voues boumbounejanto entre dous coublet, *hòu! ai-lai! se bous rèsto de bescuchellos pèr lous mourres de moustèlos de las damisellos, cal faire passa!*

En fâci de Tistet un Mountpelieren, lis iue nebla, se bidoursant sus sa cadiero, souspiravo de vers à sa vesino.

Enfin, li majourau aguènt à-de-rèng proun begu à la coupo, proun favela, venguè lou tour di mantenèire.

Mai lis ourganisaire s'èron déjà leva de taulo: èro mestié de prepara la felibrejado dins lou pargue.

Li gènt ensuca de la calour, à-noun-plus de dicho, de vers e de cansoun quitavon la salo, plus rèn poudié li reteni.